

## Nnwom Mu Dwom

<sup>1</sup> Salomo nnwom mu dwom.

*Ababaa:*

<sup>2</sup> Ma ɔmfa n'ano mfewano no mfew m'ano,  
efise wo dɔ no ye anigye sen bobesa.

<sup>3</sup> W'aduhuam yi hua a eyε anigye;  
wo din te se aduhuam a wɔahwie.  
Na εnyε nwonwa se mmabaa no dɔ wo!

<sup>4</sup> Fa me kɔ, ma yεnyε ntεm!  
Ma ɔhene mfa me nkɔ ne pia mu.

*Nnamfonom:*

Yebedi ahurusi na yεn ani agye wo ho.  
Yεbekamfo wo dɔ asen bobesa.

*Ababaa:*

Se wɔkamfo wo a, na ne kwan so ara ne no!

<sup>5</sup> Mibiri de, nanso me ho ye fε,  
Yerusalem mmabea,  
mobiri te se Kedar ntamadan,  
te se, Salomo ntamadan mu ntwamtam!

<sup>6</sup> Nhwe me haw se mibiri nti,  
efise owia na aye me saa.

Me na mmabarima bu fuw me,  
enti wɔma me kɔhwεε bobe nturo so;  
na amma manhwε m'ankasa me bobeturo.

<sup>7</sup> Kyεrε me, me dɔfɔ,  
faako a wode wo nguankuw kɔ adidi  
na owigyinae nso, faako a woma wo nguan  
home.

Adεn nti na εsε se meyε se ɔbea a wakata n'anim  
wɔ wo nnamfonom nguankuw ho?

*Nnamfonom:*

**8** Se wunnim a, mmea mu əhoɔfɛfo kora,  
     fa ɔkwan a nguan fa so so  
     na fa wo mpapomma kɔ adidi  
     wɔ nguanhwɛfo no ntamadan ho.

*Aberante:*

**9** Me dɔfo, mede wo toto ɔpɔnkokere  
     a wɔde hama asa no wɔ Farao nteaseɛnam  
     baako ho no ho.  
**10** Asokaa ama w'afono ho aye fɛ,  
     na abohemaa a woasina agu wo kɔn mu no  
     fata wo.

**11** Yεbeεyε sikakɔkɔɔ asokaa  
     a wɔde dwete asisi mu ama wo.

*Ababaa:*

**12** Bere a ɔhene te ne didipon ho no,  
     n'aduhuam hua no gyee hɔ.

**13** Me dɔfo aye me se kurobow\* toa  
     a εda me nufu ntam.

**14** Me dɔfo aye me se nhwiren boa a aye  
     frɔmfrɔm  
     wɔ En-Gedi<sup>†</sup> bobeturo mu.

*Aberante:*

**15** Me dɔfo, wo ho ye fɛ!  
     Ao, ahoɔfɛ ni!  
     W'aniwa aba te se mmorɔnoma.

*Ababaa:*

**16** Me dɔfo, wo ho ye fɛ!  
     Ao, ahoɔfɛ ni!  
     Yɛn mpa so ye akɔnnɔakɔnnɔ.

*Aberante:*

**17** Yɛn fi mpuran ye sida;

\* **1:13** Kurobow ye aduhuam bi a wonya fi “balsam” dua a bi wɔ Etiopia, Ntam Po ne India. Nnipa de ye wɔn ho ma wɔn ho ye huam. † **1:14** En-Gedi ye kwae a εwɔ sare so wɔ Nkyene Po atoe fam a afifide a εye huam bebree wɔ.

yεn nsemso yε ɔpereaw.

## 2

*Ababaa:*

<sup>1</sup> Meyε Saron nhwiren\*  
ne abon mu sukooko.

*Aberante:*

<sup>2</sup> Sεnea sukooko a εwɔ nsøe mu te no,  
saa ara na me døfo te wɔ mmabaa mu.

*Ababaa:*

<sup>3</sup> Sεnea apre te wɔ kwae mu nnua mu no,  
saa ara na me døfo te wɔ mmerante mu.  
Sε metena ne nwini mu a minya ahomeka  
na n'aba nso yε m'anom dε.

<sup>4</sup> ɔde me akɔ aponto ase,  
na m'agyiraehyεde yε ɔdø.

<sup>5</sup> Momma me bobe aba na minya ahooeden,  
momma me apre na ennwudwo me,  
efise ɔdø ama matɔ beraw.

<sup>6</sup> Ne nsa benkum da m'atiko,  
na ne nsa nifa aka me afam ne bo.

<sup>7</sup> Yerusalem mmabea, mede atwewa  
ne wuram ɔforote hyε mo se:

Monnkanyan na munnyan ɔdø  
kosi bere a εsε mu.

<sup>8</sup> Tie! me døfo!  
Hwε! ɔno na ɔreba no,  
ɔrehuruhuruw wɔ mmerɔw no so  
na ɔbɔ pentenkwa wɔ nkoko no so.

<sup>9</sup> Me døfo te sε ɔtwe anaa ɔforote.  
Hwε! ogyina yεn fasu akyi,  
ɔhwε mfensere no mu,

---

\* **2:1** Yehu Saron nhwiren wɔ Karmel mpoano anafo fam.

wagyen n'ani rehwε mfensere no mu.

**10** Me dɔfo kasa kyereε me se,  
“Sore, me dɔfo ne m'ahoɔfe  
na bra me nkyεn.

**11** Hwε! awɔwbere atwa mu;  
na asusow atwa mu kɔ.

**12** Nhwiren afifi asase ani:

n nwonto bere aso.  
Wɔte mmorɔnoma su  
wɔ yεn asase so.

**13** Borɔdɔma agu nhwiren;  
na bobe hua agye baabiara.

Sore bra, me dɔfo;  
m'ahoɔfe, bra me nkyεn.”

*Aberante:*

**14** M'aborɔnoma a wohye abotan ntokuru mu,  
ahintaw wɔ mmerɔw so,  
ma minhu w'anim;  
ma mente wo nne;  
wo nne ye dε,  
na w'anim ye fε.

**15** Monkyekyere sakraman no mma yεn,  
sakraman nketewa no  
a wɔsεe bobe nturo,  
yεn bobe nturo a aye frɔmfɔrm no.

*Ababaa:*

**16** Me dɔfo ye me dea, na mewɔ no;  
ɔhwehwe sukooko no mu.

**17** Enkosi sε ade bεkyε  
na sunsuma bεsen akɔ no,  
dan wo ho, me dɔfo,  
na ye sε ɔtwewa  
anaa ɔforote a  
ɔwɔ nkoko mmonkyi mmonka no so.

### 3

- <sup>1</sup> Anadwo mu nyinaa, wo me mpa so  
     mehwehwεε nea me koma da no so;  
     mehwehwεε no, nanso manhu no.
- <sup>2</sup> Mesore afei na makokyinkyin kuropɔn no mu,  
     ne mmɔnten so ne gua so;  
     na mahwehwε nea me koma da no so.  
     Enti mehwehwεε no nanso manhu no.
- <sup>3</sup> Awɛmfo no huu me  
     bere a wɔrebo aprɔw wɔ kuropɔn no mu.  
     “Moahu nea me koma da no so no ana?”
- <sup>4</sup> Mereyε atwa wɔn ho pε  
     na mihiu nea me koma da no so no.  
     Misoo ne nsa sε meremma no nkɔ  
         kosii sε mede no baa me na fi,  
         de no kɔɔ nea onyinsenee me no dan mu.
- <sup>5</sup> Yerusalem mmabea, mede atwewa  
     ne wuram ɔforote hyε mo sε  
     Monnkanyan na munnyan cɔ  
         kosi bere a εsε mu.
- <sup>6</sup> Hena na ofi sare so reba  
     te sε wusiw kumɔnn a  
     efi kurobow, aduhuam  
     ne aguadifo pεprε ahorow mu, atutu ne ho  
         yi?
- <sup>7</sup> Monhwe, εyε Salomo teaseεnam a  
     akofo aduosia bɔ no kyidɔm;  
     ade a εwɔ anuonyam pa ara wɔ Israel,
- <sup>8</sup> Wɔn nyinaa bobɔ afoa,  
     wɔn nyinaa wɔ akodi ho nyansa.  
     Wɔn afoa bobɔ wɔn nkyen mu,  
     na obiara asiesie ne ho ama nea ebesi  
         anadwo a εyε hu biara.
- <sup>9</sup> Ohene Salomo yεε teaseεnam no maa ne ho;

ɔde Lebanon nnua na εγεε.  
 10 ɔde dwete na εγεε n'adum,  
     ɔde sikakɔkɔɔ na εγεε ne nnyinaso.  
 Wɔde biridum ntama na eduraa mu nkongua ho;  
     mu asiesie ye ahomeka  
 na Yerusalem mmabea na wɔyεε.  
 11 Mumfi adi, mo Sion mmabea,  
     mommehwε   ɔhene   Salomo   sε   ɔhyε  
     ahenkyew  
 nea ne na de hyεε no n'ayeforohyia da no,  
     da a odii ahurusi wɔ ne koma mu no.

## 4

*Aberante:*

- <sup>1</sup> Wo ho ye fe, me dɔfo!  
 Ao, wo ho ye fe!  
 W'aniwa a εhyehyε wo nkataanim mu no te  
     sε aborɔnoma.  
 Wo nwi te sε mpapokuw a  
     wɔresian Gilead Bepɔw.  
<sup>2</sup> Wo se te sε nguankuw a wɔatwitwa wɔn ho nwi  
     foforo,  
     a wofi aguaree.  
 Baako mpo nyeraa ε.  
<sup>3</sup> W'anofafa te sε koogyan hama;  
     w'ano ye fe.  
 W'asontore a εhyε wo nkataanim mu  
     te sε ntunkum aduaba fa.  
<sup>4</sup> Wo kɔn te sε Dawid abantenten,  
     a wɔasi no fεfε;  
 na akokyεm apem sensen ho,  
     a ne nyinaa ye akofo kyεm.  
<sup>5</sup> Wo nufu te sε atwemma abien,  
     atwemma nta a

- wodidi wɔ sukooko mu.
- <sup>6</sup> Enkosi sɛ ade bɛkye,  
   ama honhom aguan no,  
   mɛkɔ kurobow bɛpɔw  
   ne aduhuam nkoko no so.
- <sup>7</sup> Me dɔfo, wo ho ye fɛ papa;  
   wo ho nni dɛm biara.
- <sup>8</sup> Ma yemfi Lebanon, m'ayeforo,  
   wo ne me mfi Lebanon nkɔ.  
   Sian fi Amana atifi bra,  
     fi Senir atifi, Hermon apampam hɔ,  
   fi gyata buw mu  
     ne mmepɔw a asebɔ dɛɛdɛɛ hɔ.
- <sup>9</sup> Woagye me koma abɔ so, me nuabea,  
   m'ayeforo;  
   woagye me koma abɔ so;  
   wode w'ani a εbɔɔ me so,  
     ne wo kɔnmuade mu ɔbohemaa baako.
- <sup>10</sup> Wo dɔ ye anigye, me nuabea, m'ayeforo!  
     Hwɛ, wo dɔ so ani sen bobesa,  
     na w'aduhuam ye huam sen pɛprɛ biara.
- <sup>11</sup> Asem dɛdɛ fi w'ano sɛ ɛwokyɛm, m'ayeforo;  
   nufusu ne ɛwo wɔ wo tɛkrɛma ase.  
   Wo ntade mu hua te sɛ Lebanon de.
- <sup>12</sup> Wote sɛ turo a wɔato ano pon mu, me nuabea,  
   m'ayeforo;  
   woyɛ asuti a woagye ho ban, asubura a  
     wɔasɛw ano.
- <sup>13</sup> Wo nnua ye nnuabafuw so ntunkum  
   a εsow aba pa,  
   ahuahaa ne nnuannua,  
   <sup>14</sup> nnuannua ne mmetire,  
   osiko ne sinamon,  
   a ohuamfufu nnua ahorow,

kurobow ne dupapo  
ne pεprε papa ahorow nyinaa ka ho.

**15** Woyε asubura turo,  
abura a nsu sen fi mu  
a esen fi Lebanon.

*Ababaa:*

**16** Sore, atifi fam mframa!  
Bra, anafo fam mframa!\*

Bɔ fa me turo mu,  
senea εbεyε a ne hua no begyigye afa baabi-  
ara.

Ma me dɔfo mmra ne turo mu  
na ɔmmeka ne nnuaba papa no nhwε.

## 5

*Aberante:*

**1** Maba me turo mu, me nuabea, m'ayeforo;  
maboaboa me kurobow ne me nnuhuam  
ano.

Madi me wokyεm ne εwo;  
manom me bobesa ne me nufusu.

*Nnamfonom:*

Nnamfonom, munnidi na monnom;  
Adɔfonom, monnom nea εbεmee mo dɔ.

*Ababaa:*

**2** Medae, nanso me koma anna.  
Tie! me dɔfo rebɔ pon no mu;  
“Bue me, me nuabea, me dɔ,  
m'aborɔnoma, a ne ho nni dεm.  
Obosu afɔw me tirim,  
anadwo mu bosu afɔw me nwı.”

---

\* **4:16** Mframa a εbɔ fi atifi fam no mu dwo enti εma nnuaba yε foforo daa. Mframa a εbɔ fi anafo fam no mu yε hyew na εma nnuaba no bere. Ne abien ka bɔ mu a, εma mframa a εyε huam fa turo no mu.

**3** Maworow m'atade,  
mensan mfa nhye ana?

Mahohoro m'anana ase,  
memma ho nyε fi bio ana?

**4** Me døfo yεε se ɔrebue pon no  
me koma fii ase bøø kim kim wø me mu.

**5** Mesoree se merekobue me døfo,  
na me nsa ho kurobow  
ne me nsateaa ho aduhuam,  
yεε korøkorø no nsa ho.

**6** Mibue maa me døfo no,  
nanso na øko.

Ne kø no maa me ho dwiriw me.  
Mehwehwεε no nanso manhu no baabiara.  
Mefreeε no nanso wannye me so.

**7** Awεmfo no huu me  
bere a wørebo aporow wø kuropøn no mu.  
Wøbøbøø me pirapiraa me;  
woyii m'atade køe;  
saa awεmfo a wøwεn afasu no!

**8** Yerusalem mmabea, mehyε mo,  
se muhu me døfo no a,  
asem ben na mobøka akyere no?  
Monka nkyere no se ødø ama matø beraw.

### *Nnamfonom:*

**9** Den na wo døfo de sen afoforo,  
mmea ahoøfeø mu ahoøfe?  
Den na wo døfo de sen afoforo a  
enti wohye yen sεε?

### *Ababaa:*

**10** Me døfo ho twa na ogyigye,  
wøfa mpem du a, øye sononko.

**11** Ne ti ye sikakøkøø ankasa;  
ne ti so nwi ye kuhaa,  
na øye tuntum se kwaakwaadabi.

- 12 N'aniwa aba te se aborɔnoma a  
      ogyinaasuwa bi ho;  
ete se nea wɔde nufusu aguare no,  
      na etuatua hɔ se abohemaa.
- 13 N'afono te se pepre a wɔasew no kete.  
      Echo hua te se aduhuam.  
N'anofafa te se sukooko  
      a esosɔ kurobow.
- 14 N'abasa te se sikakɔkɔɔ abaa  
      a wɔde sikabereεbo asisi mu.  
Ne nipadua te se asonse a wɔatwiw ho  
      na wɔde hoabo adura ho.
- 15 N'anan te se abohemaa afadum a  
      esisi sikakɔkɔɔ ankasa nnyinaso so.  
Ne bɔbea te se Lebanon a  
      ɔyε sononko se ne sida.
- 16 N'ano te se ɔdɛ ankasa;  
      ɔkwani biara so, ne ho yε fe.  
Me dɔfo ni, m'adamfo ni,  
      Yerusalem mmabea.

## 6

*Nnamfonom:*

- 1 Ehe na wo dɔfo no kɔ  
      mmea ahoɔfɛfo mu ahoɔfɛ?  
Ehe na wo dɔfo man fae,  
      na yene wo nkɔhwehwɛ no?

*Ababaa:*

- 2 Me dɔfo kɔ ne turo mu,  
      faako a woduadua nnua ahorow,  
okokyinkyin turo no mu  
      akɔboaboa sukooko ano.
- 3 Me dɔfo yε me de, na me nso meyε ne de;  
      okyinkyin sukooko no mu.

*Aberante:*

- <sup>4</sup> Me dɔfo, wo ho yε fε te sε Tirsa,\*  
     w'ahoofε te sε Yerusalem,  
     wusi pi te sε asraafo a wɔretu frankaa.
- <sup>5</sup> Nhwe me saa;  
     wobunkam me so.  
 Wo ti nwi te sε mpapokuw a  
     wɔresian afi Gilead.
- <sup>6</sup> Wo se te sε nguankuw a wɔatwitwa wɔn ho nwi  
     foforo,  
     a wofi aguaree.
- Baako mpo nyeraa ε.
- <sup>7</sup> W'asontore a εhyε wo nkataanim mu  
     te sε ntunkum aduaba fa.
- <sup>8</sup> Ebia na ɔyerenom yε aduosia,  
     mpenanom bεye aduɔwɔtwe,  
     ne mmabaa dodow a wontumi nkan wɔn;
- <sup>9</sup> nanso m'aborɔnoma a ne ho nni asεm yε  
     sononko;  
     ɔno nko ara ne ne na babea,  
     ɔno na nea ɔwoo no no pe n'asεm.
- Mmabaa huu no no, wɔfrεε no nhyira;  
     ahemmea ne mpenanom kamfoo no.

### *Nnamfonom:*

- <sup>10</sup> Hena na wapue sε ahemadakyε yi,  
     ɔyε frɔmfrɔm sε ɔsrām, na ɔhyerεn sε owia,  
     n'anuonyam te sε nsoromma a wɔsa so.

### *Aberante:*

- <sup>11</sup> Misian kɔɔ nnuaba pɔw mu hɔ  
     sε merekɔhwehwε afifide foforo a εwɔ obon  
     no mu,  
     sε bobe no agu nhwiren,

---

\* **6:4** Tirsa yε Kanaan tete kurow bi a Yeroboam de yεε  
     n'ahenkurow wɔ afe 930 AWK (ansa na wɔrewo Kristo) kosi afe  
     909 AWK wɔ atifi fam ahemman mu.

anaase ntunkum no aye fromfrom.

<sup>12</sup> M'ani baa me ho so no  
na m'adwene de me abesi me nkurofo ade-  
hye nteaseenam so.

*Nnamfonom:*

<sup>13</sup> San w'akyi, san w'akyi, Sulamit babea;  
San bra, san bra ma yenhwe wo!

*Aberante:*

Aden nti na ese se mohwe Sulamit abeawa  
senea mohwe Mahanaim asaw no?

## 7

<sup>1</sup> Wo nan ne mpaboa ye fe,  
Odehye babea!

W'anantu a wugyina so te se abohemaa,  
odwumfo nsa ano adwuma.

<sup>2</sup> Wo funuma ye kuruwa a enni nsa  
a nsa pa wo mu bere biara.

Wo sisi ye atoko a wɔaboa ano  
na sukooko atwa ho ahyia.

<sup>3</sup> Wo nufu te se atwemma abien,  
atwemma nta.

<sup>4</sup> Wo kon te se asonse abantenten.  
W'aniwa aba te se Hesbon ntade  
a ewo Bat Rabim pon nkyen.

Wo hwene te se Lebanon abantenten  
a ekyere Damasko no.

<sup>5</sup> Wo ti si so se Karmel Bepow.  
Wo tinwi te se adehyetam a wɔadi mu  
adwinni;

wo tinwi atenten no kyere ohene dommum.

<sup>6</sup> Wo ho ye fe, odo,  
wo ho ye anigye na ema ahomeka ara!

<sup>7</sup> Wo sibea te se abe dua,  
na wo nufu te se aduaba kasiaw.

<sup>8</sup> Mekae se, "Meforo abε dua no;  
na maso n'aba mu."

Wo nufu nyε se bobe kasiaw,  
na wo home mu hua nyε se aprε.

<sup>9</sup> Na w'anom hua nyε se bobesa papa.

*Ababaa:*

Ma bobesa no nkɔ me dɔfo hɔ tee,  
ensen mfa n'anofafa ne ne se no so breoo.

<sup>10</sup> Meyε me dɔfo de,  
na n'apεde ne me.

<sup>11</sup> Bra, me dɔfo; ma yεnkɔ akuraa,  
ma yεnkɔda akuraa anadwo baako.

<sup>12</sup> Ma yεnkɔ bobeturo mu ntεm  
nkɔhwε se bobe no agu nhwiren,  
se nhwiren no apaapae,  
anaase ntunkum no aye frɔmfrɔm.  
Ehɔ na mede me dɔ bεma wo.

<sup>13</sup> Adesaa yi ne hua,  
na akɔnnɔduan nyinaa begu yεn pon ano,  
foforo ne dedaw,  
a mede asie ama wo, me dɔfo.

## 8

<sup>1</sup> Se anka woyεε me nuabarima  
a wunum me na nufu ano,  
na mihiu wo wɔ abɔnten so a,  
anka mefew w'ano,  
a obiara rentumi mmu me animtiaa.

<sup>2</sup> Anka medi w'anim  
na mede wo aba me na fi,  
ɔno a wakyerεkyerε me.

Anka mεma wo bobesa a wɔde pεpre afra mu,  
me ntunkum mu nsu dɔkɔdɔkɔ no bi.

<sup>3</sup> Ne nsa benkum da m'atiko

na ne nsa nifa aka me afam ne bo.

<sup>4</sup> Yerusalem mmabea, mehyε mo sε,  
morennyan na morenhwanyan ɔdɔ mu  
kosi bere a εsε mu.

*Nnamfonom:*

<sup>5</sup> Hena na ofi sare so reba a  
otweri ne dɔfo koko mu yi?

*Ababaa:*

Mekanyan wo wɔ apre dua no ase;  
εhɔ na wo na nyinsenee wo,  
εhɔ na nea ɔkoo awo no woo wo.

<sup>6</sup> Fa me to wo koma so se nsɔwanode,  
se nsɔwanode wɔ w'abasa so,  
efisε ɔdɔ ano ye den se owu,

ne ninkutwe tim hɔ se ɔda.

Σhyehye se ogyatannaa,  
se ogyatannaa a ano ye den pa ara.

<sup>7</sup> Nsu dodow rentumi nnum ɔdɔ;  
nsubɔnten rentumi nhohoro nkɔ.  
Se obi de ne fi ahonya nyinaa bɛsesa ɔdɔ a  
anka wɔremmu no ade a εsom bo.

*Nnamfonom:*

<sup>8</sup> Yεwɔ nuabea akumaa bi a,  
ne nufu mmobɔɔ ε.

Den na yεbεyε ama yεn nuabea yi  
wɔ da a wobebisa no ase?

<sup>9</sup> Se ɔyε ɔfasu a,  
yebesi dwetε abantenten abɔ ne ho ban.  
Se ɔyε ɔpon a,  
yεde sida besiw ne pon ano kwan.

*Ababaa:*

<sup>10</sup> Meyε ɔfasu,  
na me nufu te se abantenten.  
Enti n'ani so no mayε se obi a  
ɔde nea εsɔ ani reba.

**11** Na Salomo wɔ bobeturo wɔ Baal-Hamon;  
      ɔde ne bobeturo no maa apaafø.

Na εse se wɔn mu biara tua no  
      nnwetεbona apem.

**12** Nanso me bobeturo yi ye me de.  
      Me de, meremfa mma;  
      Salomo de ne de gye nnwetεbona apem,  
      na otua n'apaafø nnwetεbona ahannu ma  
      wɔhwε ne nnuaba no so.

*Aberante:*

**13** Wo a wote turo no mu  
      ne nnamfonom a wɔka wo ho,  
      ma mente wo nne.

*Ababaa:*

**14** Bra ma yenkɔ, me dɔfo,  
      na ye wo ho se ɔdabɔ ba  
anaase ɔforote ba a  
      ɔwo mmerɔw a nnuhuam ahyε so ma so.

**Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma  
Akuapem Twi Nkwa Asɛm™  
Twi: Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma  
Akuapem Twi Nkwa Asɛm™ (Bible)**

copyright © 2020 Biblica, Inc.

Language: Akuapem Twi (Twi)

Dialect: Akuapem

Translation by: Biblica, Inc.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica® trademark requires the written permission of Biblica, Inc. Under the terms of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must indicate what changes you have made and attribute the work as follows: "The original work by Biblica, Inc. is available for free at [www.biblica.com](http://www.biblica.com) and [open.bible](https://open.bible)."

Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work as follows:

Biblica® Open Akuapem Twi Contemporary Bible™

Copyright © 1996, 2020 by Biblica, Inc.

"Biblica" is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

You must also make your derivative work available under the same license (CC BY-SA).

If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this work, please contact us at <https://open.bible/contact-us>.

Biblica® is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. and may not be included on

any derivative works. Unaltered content from open.bible must include the Biblica® trademark when distributed to others. If you alter the content in any way, you must remove the Biblica® trademark before distributing your work.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2021-04-09

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 29 Jan 2022  
db9c1a75-e6f7-5999-979b-02f8eb612f40